

## Республика лицейин 5-с кылааһыгар 2021-2022 үөрэх сылыгар туттарсыы туһунан биллэриин сурук

Республика лицейэ 2021-2022 үөрэх сылыгар физико-математическай хайысхалаах сахалыы үөрэнэр 5-с кылааһы сүүмэрдиирин туһунан биллэрэр. Туттарсыыга Дьокуускай куоракка төрөппүттэрин кытары олорор, үөрэнэр оҕо кыттар.

Туттарсыыга кыттар үөрэнээччилэр олунньу **16 күнүттэн кулун тутар 10 күнүгэр** **диэри регистрацияланаллар:** аллара суруллубут докумуоннар сканердарын биир архыып онорон [rli15@bk.ru](mailto:rli15@bk.ru) электроннай почтаҕа ытталлар (бу докумуон үөрэнээччи аатынан оноһулар (ФИО):

1. Үөрэнээччи сүүмэрдээһингэ кыттарын туһунан төрөппүт сайабылыанньата.
2. Үөрэнэр оскуолатыттан ыспырапка.
3. Оҕо персональнай дааннайдарын туһанарга көнүл биэрэрин туһунан төрөппүт сайабылыанньата.
4. Үчүгэй хаачыстыбалаах өгнөөх хаартыската, 1 устуука.

### *5-с кылааска туттарсыы 3 түһүмэхтээх:*

**1 түһүмэх (кэтэхтэн формат) – кулун тутар 14 күнүгэр,**

**2-с уонна 3-с түһүмэхтэр (сирэй формат) – мүүс үстэр 3 -18 күннэригэр**  
**ытытыллар**

• **Маннайгы кэтэхтэн түһүмэххэ** кыттааччылар математикаҕа суругунан экзамены ЗУУМ платформа нөҕүө туттараллар.

Түһүмэҕи ситиһиилээхтик ааспыт үөрэнээччилэр испиһэктэрэ кулун тутар 15 күнүгэр лицей саайтыгар тахсыа. Бу испиһэктэ кирибит үөрэнээччилэр иккис сирэй форматынан ытытыллар түһүмэххэ кытталлар. *Иккис, үһүс түһүмэхтэр ытытыллар аадырыстара: Дьокуускай куорат, Ойуунускай уулуссатын 37 дьиэтэ.*

• **Иккис түһүмэх үс түүрдээх(сирэй формат):**

*Маннайгы туур:*

- математикаҕа суругунан экзамен;
- саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу);

*Иккис туур:*

- математикаҕа тылынан экзамен

*Үһүс туур:*

- педагогико-психологическай тест
- математикаҕа тылынан экзамен.

• **Үһүс түһүмэх(сирэй формат):**

- үөрэтии, педагогико-психологическай тест, биридиилээн кэпсэтии.

***Үһүс түһүмэххэ ааспыт үөрэнээччилэртэн ирдэнэр докумуоннар:***

- төрөөбүтүн туһунан свидетельство копията;
- оскуола бэчээтэ, директор илии баттааһына туруоруллубут 2020-2021 үөрэх сылынааҕы сыаналара;
- үөрэнээччи амбулаторной каартатыгар олобуран толоруллубут №025 форма;
- хаартыска 3x4 - 2 устуука.

Кыттааччылар икки клетка уонна биир линейка тэтэрээттээх, ручкалаах, харандаастаах, медицинскэй мааскалаах кэлэллэр.

Туттарсыы экзаменнара санитарно-эпидемиологическай ирдэбиллэри толору тутуһан ытытыллар.

**2021-2022 үөрэх сылыгар Өрөспүүбүлүкэ лиссиэин 5-нис кылааһыгар  
туттарсыы хаамыыта**

Күнэ	Түһүмэх	Бириэмэтэ	Экзаменнар
<b>16.02-10.03.</b>		Регистрацияланы <a href="mailto:rl15@bk.ru">rl15@bk.ru</a>	
<b>14.03.</b> (баскыһыанһа)	<b>I түһүмэх (кэтэхтэн формат)</b>	9 <sup>00</sup>	Математикаҕа суругунан экзамен <b>I түһүмэх түмүгэ</b>
<b>03.04.</b> (субуота)	<b>II түһүмэх (сирэй формат) 1-гы туур</b>	8 <sup>30</sup>	Туттарсааччылары тарҕатан олордуу
		9 <sup>00</sup> - 10 <sup>30</sup>	Математика (суругунан экзамен) - I түһүмэх I-гы экзамена
		10 <sup>40</sup> -11 <sup>40</sup>	Саха тыла (аахпыттан суруйуу)
		14 <sup>00</sup>	Экзаменнар түмүктэрэ
		14 <sup>10</sup> - 15 <sup>40</sup>	Үлэни көрүү-1 (бағалаахтар)
		17 <sup>00</sup>	Экзаменна түмүктэрэ (үлэни көрүү кэнниттэн)
<b>04.04.</b> (баскыһыанһа)	<b>II түһүмэх (сирэй формат) 2-с туур</b>	9 <sup>00</sup> - 9 <sup>30</sup>	Оҕолору кылааска олоордуу
		9 <sup>30</sup> -	Математика (тылынан экзамен)
		15 <sup>30</sup>	Экзамен түмүгэ
		16 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>	Үлэни көрүү-2 (бағалаахтар)
		18 <sup>00</sup>	Экзаменнар түмүктэрэ
<b>05.04.</b> (бэнидиэнһик)	<b>II түһүмэх (сирэй формат) 3-с туур</b>	8 <sup>30</sup> - 9 <sup>30</sup>	Педагогико- психологической тест
		9 <sup>45</sup> – 13 <sup>00</sup>	Математика (тылынан экзамен)
		15 <sup>30</sup>	<b>II түһүмэх түмүгэ</b>
<b>07.04.</b> (оптуорунһук)		9 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>	Докумуону тутуу
<b>08.04. – 09.04.</b> (сэрэдэ-субуота)	<b>III түһүмэх (сирэй формат)</b>	9 <sup>00</sup> – 16 <sup>00</sup>	Үөрэтии. Биирдиилээн кэпсэтии. Психолого-медико- педагогической консилиум. Докумуоннары үөрэтии. <b>III түһүмэх түмүгэ</b>
<b>10.04.</b> (субуота)		14 <sup>00</sup>	<b>Уопсай түмүк</b>
<b>18.04.</b> (субуота)		11 <sup>30</sup>	Киирбит оҕолор төрөспүттэрин мунһаҕа

Билсэр телефоннаргыт: 40-25-78, 8924 3615834, 89644277206-ватсап, 89644221020

Саайт аадырыһа: [www.erelsakha.ru](http://www.erelsakha.ru)

Сайабылыанһалар формаларын, сүүмэрдээһин быраабылатын, туттарсыы  
хаамыытыгар уларыыйылары лицей саайтыгар көрүүххэ сөл.